

169

15

5940) Medicinal lore
of the Tsonga. K24/10

b/c.
J.P. Ndhambi
9/10.

1.

Rito ro vhanga ndzi mkhensa Sikwenbu lesi ndzi nyikeke nkavhi wo hangu luša swa vutomi bya va khake ehla ka mirhi.

Sewani hikaenu ndi muhlave Makuhani matsevele ndhove ndihuma Gundzwhandza has: Ka Save (Ilengweni P.E. Africa) va kokwa ni vatile Transvaal le masawu ~~hixx~~ hiku tšhava tinyimpi tavangoni.

Ndi kwala kurungula ta vunanga bya va kokwani va khale ndi neverile ku mitivisa ne ~~swixx~~ swihundla swa vu nanga bya va kokwani hi nga se ~~ngx~~ hlangana ne va lunga swe swi swinwana a swa hari ntshu mu swa vu nanga bya vakokwani kambe swinwana swahari ntšhumu hikwalaho tinwani ta angana tinwani ta tlula šivuriso šava khale

Sweswi kuna tinanga ta va lungu lava va dyo nde ke ngopfu vu nanga kutlula va khale ka vakokwani hi kwalako ke le

2.

š i š i tsundusu š ša vunanga bya vakhale

Šikwembu loko šinyikile munhu vu tiharhi ~~šix~~ ašinwi nyi kelangi ku dlaya, kumbe, ku onha kuhemba, kukanga nyi sa ne swinwana ne swinwana lšwobiha kambe aš i nwi nyikele kutahanya hile'swinene

Kasi vanhu va dlaya hi mirhi kufana ne swa kutšhelelana ~~šix~~ mirhi yo dlaya ku onha hi mirhi e timhakeni to tala ne ku dlaya swihlangi endeni

Hikwa ~~šx~~ swo le'swo tala swa vu ~~šix~~ tiharhi he hla ka mirhi loko swi endleriwa tlhelo to voyama i nandu e ka Sikwembu vanhu va ta tirha swinene hi mirhi loko va dyondile swinene ngopfu va pfumerile ka Sikwembu ku landa milawo ya ~~šngx~~ šong

Timhake timbirhi kudyonda tidyondo letitlaku keke ta vu tiharhi bya vu rianga Neku pfumela kufumiwa hitatane wale tilweni e vu tiharini bya ku dyonda yini na yini vaharhi kona va nwani lava vativaka ~~šix~~ mirhi kutlu mina .

3

Ndza nkhesa hi mandla ma mbirhi vona tatani la va nga ndz: pfuna hi ku tsarisa hi ~~šandla le'š i nene ne mukhura wa~~

3. **hixá** hi sándla le'si nene ne mu khura wa matsafele yatibuku Kasi mina andzilo hale-hala magandji no pfiringanya Matsalele ya kona handle ka nawu.

4. **SWIVURISO SWAMIRHI**

- 1 Murhi a wu dlayi munhu.
- 2 Murhi awu nkhesiwi.
- 3 Murhi awu kalaliwi.
- 4 Na nga ayititshungali.
- 5 Na nga i noyi.
- 6 Munhu i ndlopfu u dya mirhi yotala.
- 7 Murhi awuna vutsanani.
- 8 Anangeni a vaeleli.
- 9 Nanga ayiti dzunisi.
- 10 Nanga ayi soriwi.

MUKHU HLWANI

5. Sirhungulu wu pfuna mu khu hlwani ngopfu wa swihlangi na rona nsungwe Sibaha Musuzwani mu dlayi-ndhlovu manu ngwani nkombe gwa hi kwayo yo swekiwa ku khuri wa mati

Mbandha we swekiwa ne ma gwadi hila nayona ya pfuna Ne lo ko huri na mu uhu hlwani wa ntungu Mhila yo hošwa khu wanini ra mati Kutani vanhu vanwa

KUPANDA KA. NHLOKO

Sungwe ro hisiwa ri dzahiwa hitinhoefu mu diono (Byanyi) wo swe kiwa wa arhaveri wa ma tluka ya utsengele swa fana na Mukho kha musuzwani na sífuwanyí (Musavaya mu uhlwa)

SINGOLELELA

¶ Ntiyo wo love kiwa na mapa ya sífaki wu nwi wa ntsuvi wa wona síluvarhi sídyiwa vu tshepu bya sóna le byinga tingotini tabyona Mavele ma mbisi o phoriwa munhu a mi ta utsuntsu.

6.

MINKOLO

¶ Situku matluka ya sóna ofunderiwa ma tlu ka ya nkonono swafana na situku síbaha na sóna iku fundela hi mati yo kafumela na wona ~~XXXXXXXXXXXX~~ munyu swa fana.

MANGULABHU

Metlukaeya ~~XXXXXX~~ nkonono o nhla ofunhiwa ~~XXXX~~ miéa ne miéa

Swikumeka nka rhi wo hluka mirhi ngopfu na nhlovo tihwembeni tinyaweni ne ka swiluva swi luva x swa mirhi.

7.

SIFUVA KUMBE MPHIKELA

Nkwangule tilo lowu kulu wu dlu éliwa khuvi wu kepuri wa na sítsala la sí kandi wa timi tsu ti endle vivanda wu dlu dliwa na wona kufane

Mafurha atimongo ta ukanyi (síkanayula) ma ka tsiwa ne vulombe bya nhe ntswani (monga).

SIVINDI

¶ Sivindi sa nkaya ne sa nyiyi.

SITLAVI

¶ Mpha sa rhala sípongo dzi sílutai ne makona zwhothe ri va nda ra wona leyi nwana yo swe kiwa yi nwi wa mati ya kona a Katsiwe ne rivanda va makona-zwhothe ne ra sópongo dzi mafurha yatihuhlu ne rhanga ra nala (nyunge) ro nuawusi a ku totiwa mafurha ya tihuhlu hi ku kande ta laha sitlavi sínga kona.

8.

MAHLO

¶ Mhangani yo ošwa yi vu pfa yi phuriwa yihola hi ku kamela

e tihlweni hambu ri sungulaku tsha miwa hikona unga kona.

KUTSUMELWA HITINOLO

Nkombegwa, nkuhlu, Linswazwi, * Gulugulu namungu yikatsiwa ne
matiyo kufumela * yitšheriwa hile ndha ku hi rimho ndho ra homu
Siya ka yani hiyona hosi ya hi kwayo leyí wutirha hi marhanga ya
~~hixkxxxixixix~~ kona wuteka ma siku Mambirhi kumbe ma rharhu wa tšha
vusa loko munhu anga wutivi

9. Wa antswa ku pa nde le la siphemu kufa nari ntiho kutani
unghenisahi šinwe šinwe ndaku nyana tahuma swi.

SIDYISA

I vuva byi byi nwana byo karha ta endeni ne fuveni ne minko
lweni.

Murhi lowu wa phidulume wu pfu na kuhlatise byona wu khayima
thya ka hi kwarho wu katsiwa na mase a ri visi Munhu anwa ne
mišo anga se dya ntšhu loko u hla nta mase a huma a tiyile a fana
na sitshopa na thya kari na mavhele kona miroho kumbe nyama kumbe
u tshama u dya myama ne mavoya k hi kwa swo leswi na mavhe laka nde
swa huma na mase.

SIFAMBI

Mpfalambati tinyawa timanga nyahlalani hi kwayo yo khuvu tiwa
yi kufu metiwa yibohe riwa hi labi laha kunga ha šifambi

10.

NYOKA DJUNDU

Sidakwa hiwona nkuzi wo swe kiwa vhangá ra wona wu ve kwa
wuhola u nwi wa ne vusi ku hi ku tala ka nša ndla loko šiphutsiwa
loko kuri vusiku uta popa munhu ku fana na loko a nwile byala
wu tsu tsuma ne mirhi hi kwawo narona Rihu he Šitshetsherhe magogo
mani wa tshungula swinene le ya ku Kandeta hi leyí khonwa, Ntha dzw
ha ya-tsovekelo ~~nyaxndjxNtšhugulixxndjix~~

Nyavodja

Ntšhugulu

Molele

Nenginedz

Muyembe

Mungamanzi

Sikhwakhwašo

Ntswirhirhi

Nsinšangana

hi kwayo ya love kiwa munhu atshama a nwa mati ya kona ne ku sweka
ri khwerhe a ka pula nyoka yale nde ni yita ga ya swinene.

11.

DZHOHANI VUVABYI BYATI HOMU.

Khadi

Ntoma

Mubuhumayila

Nhlahle

Singoya

Yiendliwa

Tsovekelo tihomu tinwe siwa hirimho ndo ra ho mu

Munyu wotlaveriwa ka voko rahomu.

SIHLAKAHLA

Nya hlatani Ne Siklahahla ša mhi ntlwa na mu nyu yinwi
siwa naronadimda ya nwi siwa.

12.

TINHLALU NTAMELANI DAPU

Na khale va ku.

Hitiva wantshi kumbe vurhena ~~wukhaxhaxhaxhax~~ wo kha ndliwa ma
kamba ya wona munhu a ku ndu mulefa silondo w swi tshaka a hlamba
swinene hi mati yohisa nda ku ufanele ku tšhu ku tšhiwa swinene
mmirhi hi kwawo.

TINYOKANI ta lendeni

Va khale vaku

Hitiva wona Ndhangela nguva ~~wukhaxhaxhax~~ kandi wa ne ri ninga
Swi endla mapa rivanda munhu ufanela ku funya Šigume ša kona ka
mune hi sihu kutani tinyo kani tita ya vonaka handle tifile.

RITŠEKO

K24/10

13.

MURUNDA NGATI (NDUNDWANI)

Va khale ava tiva (kunga seta va lungu) Ntshuntshu ngwa rivavula yingwe ne ti ndluwa.

MILOMBYANI

Matluka yantshova makutla Ne yamuhe lambeva a khuvutiwa a bohimbe ke riwa muvabyi sangweni ra ye na.

Vari na nhlonge ya nfenhe ne vulongo bya vona vakhale vavurisa swe swo.

KULUMEKA.

Kutlhaveiriwa nda ku kuvekeri wa nhluku laha vanga tlhava kona kuntswontswiwa moya hile hehlaka nhluku la ha kuvoneka ka mupfu ne mi ntwá.

KULUMA) LUMA NDEN

Va khale ava ti pfuna hi mirhi leyi šigobo, Nyokani, (Rina ntswa nyoka) Nuhelambeva Murhumbula mbudzana.

ŠILUMI

Muyembe vutshedu byawona hambi manana utikile swilulamile hambi wahlamba hiswona ranga ra nala na utšá ndo.

14.

MBELEKO ya šinuna

Vakhale ne va mtswentswi vativa leyi Rivangalale mutlhava nkuzi Byerhe Rivavu la yingwe ~~šikovódzela~~ Šikovódzela Šitundu šanfenhe Ne ša mbeva na mbila.

MBELEKO ya vavasati

Yiendliwa hi tsovekelo

Mpfilwa ntsengele nšinsangana byerhe.

Nhunguvani ahiyona yivalavulaka kuvalavula munhu hi nhopfu yayena loko a hefumula yi ku pfiko-pfiko pfiko pfikoo. va ku hezwa NDHAVAMHHI se aku šana ma switwa leswi avulaka swona vanhu vapfumela a va tivi le šinge pfiko pfiko kuri i šini Nyunge hlapfurha leyi kulo yibošwe ma tlhelo mambirhi yisusiwa swa lendeni kutani yinghenisiwa.

Nho ofini nhungu vani yile hansi yivekiwe swinene munhu yena ayi langutisa lokoapfu lanomo a yi twali loko a pfa la ya twala hikuva se kuhefumula nhopfu.

15. Šifaniso ša nti nhlole ta marambu yatindlopfu ti kumeka ka va vanda vatsonga vona va ku i mungomu.

Leswitinga wisa swona tiba mihari hari . Venyi va tona vaku (Thangu dzanga dzina Mufhiri fhiri)

NHLANTO.

16. Phakama ne mati le bakweni ra murhi hiyona va kokwani ya avativa yona.

KUPFUTA KUMBE DIROPA.

Mathunga khonwe ntolwani Gulugulu Ndhonya šiganama mbhupununu yoswekiwa hikwayo mbiteni yinwe.

KUHLATISA.

Vakokwani e vativa leyi navona vantswentswi Munyu, Byanyibya-ndlela, na dhlozana, givisile Mathunga, muse ~~na~~ ndje, Hikwayo yo dludliwa munhu a kupula khuvi a nwa mati yakona a ti lokorisa hi nti ntiho.

Šivavani, Wantshi, Phidulume, yona yihuma hiyoše Šivavani uhumesa nyongwa Phidulume yinwiwa na rivisi.

MAHLANGANISO.

Šintoma ntomani pfhu pfhanyi (byanyi) sinyeyi yo tlheveriwa kunene.

Hiyona va khale ava themba yona.

VUVABYI BYAMATSOLO. Loko yatele mati.

Matluka ya šivavula (kumbe k mu khokha) a khuvutiwa a na marhetiwa kutani a hisa swinene lakokala kuhuma rhu ku bya.

17. Šifaniso šantinhlotha šitsonga vaku i vula kumbe tihakata.

Vakhale va ku

Leswi tingawisa swona tibile bvuri (Loko valawula vaku u dya swa ku oša).

Loko ari kari a hlahluva tiniwi karha ta hi ku ba bvuri! bvuri! ntsena vangoni vakala vata fika anga vavoni

ahunga tiwa hi vula hi mhaka ya bvuri va nwi tlhava hi tlharhi a fa (Loko vanwi hleka vaku upenukelwe hi nhenga).

18.

VAMANYOKE.

Vakhale a vativa wo lo wu (hambi yiri konaminwani) matanda a yi mbhu.

ŠIMUNGWA MUNGWANI.

Vakhalea va tiva yaleyi.

Hlangula wurhanga wu nwiwa wuhlantswa ndeni nda ku ku ta matluka ya tshova makutla ma khuvutiwa ma vu pfa muvabyi a tšhu ku tšhiwa mmirhini swinene.

MATSHASI.

Munyani mananga ne mafurha atihlapfurha ma mfe yanti ntoma.

TINDLEVE.

Mafurha ya nhlarhu ne matiya ma tlu ka ya gwadi vakhale vativa yaleyo.

KUHANTSWA NDENI.

Nsungun'sungu wa kavhata i wa lavakulu utsena hambi swiritano wa vavisa

Wa swi hlangi hiwona Hlangula na 'Si la ma ~~xi~~ subini.

Hiyona va kokwane ava tivayona.

19.

KUTSUMELWA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Pahakumaka Mati vantima va tiva ngo pfu lowu (Vakhale ne va ntswentswi) Swipembele ne ha ndelo kambe wa dlaya vanhu loko vanga wutivi ku yela kawona Wurhundisa ngopfu hi kwalaho ka t'somela

SULULWANI

Wukona murhi lowu vange i sululwani wu kumeka ti kweni ra Nhlengwe Save ne le Bwe sa (Zoutspansberg) hiwona ndi wu kumeke ka vakhale.

Wukumeka ngopfu la Transvaal Letaba river na Vembe ne kunwana.

KUDZIZZIMELA KAMENO.

Va khale va ndi byerile wona lo'vange i byatila (Ridya nhwarhi)

Wonhla pfunhiwa loko meno matshava kuluma.

20.

NWAMABA SWIFUVA.

O vone ka a lawula tihlolotayena e hansi kantshava yale vhenda (Northern Transvaal)

Tinhlo lo ta nwa maba swifuva i makume mambirhi na ntlhanu na ti nharhu

Kambe watitihahi ma vito ya tona hikwato

A ku ri'sile hi swona l-l-l-l ndza hanya ndzafmambahiti-ndlela ndzavitaniwa va ku nwa baswifura ~~ndza~~ ndza dya byirhelela hiswona hahlaaa

Loko a lawula a ku tenwi tsakisa hikuve nsati wa nkanyi waveleka nbhurhi ya ti futsu ya kleka mutini ku biwa nkulu ngwani lahaya nghala yietlele nsati wadzuma u kombanoyi nuna wa nhenga wa re mbele lahaya swikwembu swetlele mhisi yihuma hikukhana nguluve yona yikumina ndiyovitaniwa Kutani tihlolotayena etinwi karhati.

21.

MIRHI YATIMBYANA.

Vakhale vafilo kombyana yinga lumi yinga hloti ya fanela ku
Tshunguriwa

Loko yinga landi vuvtila bya swiharhi yi pfurhe teriwa
rivanda ra síbaha ti nhopfini.

Šipfhi sambyana síhanti ša nkaya šo tšhuwa mena ne mišo
Loko yinga tsutsumi yi swe ke leriwahi síkangala kufa ne
~~mmme~~ rume

SWILONDA.

Vakhale va tiva ntswhukelani murhigova ndleve ya mhuti
nyehlalani.

SWILONDA SWAKU TSWHA.

Mpfalambati Wu ošwa ti mi * tsu ta wona ndza ku ku ta hala
riwa tibasa tikha ndliwa tilove kiwa wu nwana wu endliwari
vandza lowa mati hiwona wo hlentswha rivandza ra ku tšhela.

22.

MURHI WAKUSIVELA TINGALA.

Va khale va ku loko ufamba matikweni ya tinghala loko ti
ndzuma ndzuma kusahani Murhi wa ma bophe na nšilili wa bohisa
mafundu laha minga atlela kona we ndla sívala hawona hi sa rikanda
ra mhi ntwá e ndilweni hiko ku hlongola tinghala.

WAKUSIVELA TINSUNA.

Vakhale va tiva nyansunani wo pukutseriwa wu a ndlariwa la ha
unga e tlela kona wa nuha swinene wu kureka ngopfu lomu ku nga
mananga ya ntlhava.

WAKUSIVELA TINFENHE.

Vakhale va ti va Tsamalahó (Šidakwa) loko u khuvuta u wutota
swifakini * loko ma nfe nhe a tshuka a dyile a ta kho miwa hi
vurhongo le byi kulu unga dlaya a nge swikoti ku tsutsuma.

23.

WAKUDLAYA TIHLAPFI.

Vakhale va tiva ro Phyombye na Ntsupi
Phyombye ro khuvutiwa Rhanga ra kona wu tšhe riwa matini
lawa a yimeke.

VUVABYI BYANGOMA.

Vakhale vari swi sukela šidyelweni ku e ndliwa tsovekelo
ra nyavodja na Šikwenga

Rikanda

Rikanda ra mhofu ne mafurha anhla pfu rha hi swona vatotaka
laha nhloko yinge photo photo

24.

KUSIVELANTUNGU.

Vakhle vahi bye la mirhi leyi ^ÁSitsalala mhila

Swi e ndliwa tsovekelo e Khuwanini ra mati vanhu hi kwavo
vamuti vanwa kona vahi byela kambe vaku loko kuri na htungu
vanhu vafanela ku tshika ntirho wa ti ndlo vari swayila.

25.

SIHUNDLA ^ÁSAMIRHI N VUVABYI

Vuvabyi bya Ntithuri i vuvabyi bya mihaha mo kumbe haviya
kasi vakhale vaku i swiharinyana swari ^Ásaka ra swi Mtlewani le
swi tsongo swinge ne ke munhwini

Va tshungula hi ti ndjungju ta mirhi

Vuva byi lebyi byi tele ngopf a Northern Tvl (Vhenda)

NDLATI

Va khale lava va bo^Ásaka ^ÁSihundla vari a hi munhu a haha ka
vativa murhi lowu vengana na ka narihati hiwona va to taka laha
varhanka ka lesweku tilo ri ta ha kona murhi lowu wuvengana ngopfu
narihati loko wutotiwa ndlwini si ku tilo ridzindeke yindlo
yinga tswaha loko wu nga sukangi loko wutotiwa ~~ni~~ ^Ásivaleni
kunwana ne ku nwana switano

MIRINGO

Vakhale va tiva murhi wa maloyi Muhoba dali hiyona yitshungu-
laka loko munhu a vabya hi ma rhingo kumbe swi phoso (Hileswaku
u tsheleriwe murhi wu nwani lowu nwi nyike vuvabyi byebyo kumbe

26. ~~uwudyile~~ uwudyile kumbe kunuheriwa hi wona

RIHEHLO.

Vakhle vativa leswi loko kuyiviwile kumbe ku dlayi wile

Loko nanga yihehlela yifanele kusungula yitiva lava vanga
valala va wena u nga yiveriwa ~~ku~~ kumbe kuferiwa

Ahiwona murhi wu nga ta hlota hiyena nanga anga ta fanela ku
tirhisana na munhu loyi ayi ve ke kumbe a dlayeke wa ha tafanela
~~ku~~ ku ya va Tshelela Rihehlo ne vu siku maveleni madulwini
tinguleni

Nda ku ka mi nkarhi nyana vanhu va ta fa ha wunwe wunwe loko mi ya kurileni loko mi tshuka midyile swa ku dya swa kona na nwina mi sírhwele ša ntšila wu bu lu bulu.

Kutshungula rihehlo hi ko ku rhurhisa vanhu e mutini vafanele kutshi ka hi kwaswo vangateki ntšhumu vetayiswá nambeni vaya hlamba hi kwavo kutani vahanyile

27. Vakhale vuvu tšharhi va tiva swe swo hambí tiri kona tinwana tihehlo kambe lerihiri nwana ratona le ti tirhisiwaka

TINDHAKA KUHLAMBA

Vakhale vari loko kufiwile lava nga sala vatafanela hlamba hi mirhi leyi

Nghuvaswšhivi hlamba ší pinya

Ne mirhi mi nkulu leswaku vu vabyi byi nga va tluleri

TINDHAKA TINWANI

Vakhale vari loko wa usati aferiwile kumbe kuhumeriwa hi khwirhi hambí a hlamba anga pfumele riwi ku hlangana na nuna wa ~~hxi~~ hata fanela i ku tshunguriwa ne ku tlhaveriwa va hlanganisiwa ti ngati ne mi šíšito hi mirhi leyi muvali ne mpontsa ne hlamba ší pinya se ve hikona ma sango a nga basa Kambe swiyila switele ngo pfu swingava nabuku ya swona kuhlamusela leswi va swivulaka ehe hla ka tindha ka

28.

NTONGOLA

Vakhale vativa murhi lowu tinsiva ta nkwenyani ne ku dzaha fole

LANGA KUMBE NKENYENGWANI

Vakhale vativa furha ya kokolombani

SITSHUNYE KUMBE NFUKUZANI

Vakhale vavu tšharhi va tiva šiharhi nyana leša mbeva va-hlangisa ne Šigobo ~~xxx~~ ntswhukelani

KUSIVELA VUVABYI BYASIDYISA

Vakhale vari hiyona nyonghwa ya ngwenya ne ší khwa khwašo avá tlhavela ririmini

29.

MAVITO YAMA 'BYI MANWANI

Ntelo	Tšhovhela
Ntongola	Diropo (Kupfuta)
Mu tšhetshaphasi	Dzwohani (byaswifuyo)
Marhoda	Rihuhu
Mihahamo	Rihaviya
Muthundenghazi	Šilumi
Mathyaka	Šifuva
Madambi	Šitehavi
Mangaa	Šivhumburhumbu
Magogomani	Šifambi
Mabuhibiuhi	Šifula
Mukhwuyani	Šimungwamungwani
Makheše	Šivele
Ma dhlozi	.
Murhegu	Šindinwana
Nombe	Šipyombe
Nhlokonho	.
Ncondo	Šinyeku
Nkenyengwani	Šivindi
Gwembe (vuvabyi bya swifuyo)	
Hlavisó	
Tihlalu	Šifulambyana
Thusula	Šwindomundomu
Thumba	Switshetsherhe
Mponda	
Phika	
Ngoma	
Mbatata	
Tinhweti (Switlhandla)	
Nyoka Dzwhu ndu	
Simawu (Kupanda kahlo hife mombyeni)	
(Vuvabyi bya Šisuti)	
Likhalo	
Šinyanyu (Vuvabyi byo khoma vavansati vangetshami vukatini)	
Mutetemelo (Vuvabyi bya kurhurhumela)	
Mathumba	
Matshasi	

MAVITO YAMIRHI LE'YITIRISIWAKA

1 Nšolinšili (kumbensilili)	10 šihlangwa
2 šivavani	11 šilutsi
3 Šindomedja	12 šituku
4 Šinyayyu	13 nšungu-nšungu
5 siganama (šizulu)	14 nšangawume

30

- | | | | |
|---|-------------|----|------------------|
| 6 | śibaha | 15 | Śikhwakhwaśo |
| 7 | nśinśangana | 16 | Śirhungulu |
| 8 | Śikovodzela | 17 | Śivhuno |
| 9 | Śikwenga | 18 | Śidakwa (śizulu) |
| | | 19 | ŚSinungu mafe |
- 31.
- | | |
|----|---|
| 20 | Śipfhisambyana |
| 21 | Śintomantomani |
| 22 | Śimunyani |
| 23 | Śinyuke |
| 24 | Śiphahlani |
| 25 | Śisidani |
| 26 | Śikanyula (mafurhayatimongo) |
| 27 | Śinyayi (Thyakaramusi) |
| 28 | Śivudzi |
| 29 | Śindhiyandhiya (śizulu) |
| 30 | XXXXXXXX Mahulumedje (śinyayi) |
| 31 | Marhalela (swiharimyani swavusokoti) |
| 32 | Ma kha |
| 33 | Makonazwhothe (śindawu) |
| 34 | XXXXXX Manungwani |
| 35 | Mazwhiyila (śindawu) |
| 36 | Mungmazi |
| 37 | Ma kudulela (Tshivenda) |
| 38 | Mu ndhlozana (śizulu) |
| 39 | Mu sa Tśilambi (śinyayi) |
| 40 | Mu khandu (śizulu) |
| 41 | Mu va la |
| 42 | Mukhokha |
| | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| | ## |
| 43 | Murigova |
| 44 | Murhumbula mbudzana (Tshuvenda) |
| 45 | Munuhela mbeva |
| 46 | Mugwirhi |
| 47 | Mustla wayingwe (sizulu) |
| 48 | Musuzwani |
| 49 | Mu djono |
| 50 | Muphanga |
| 51 | Mu dhlayi ndhlovhu |
| 52 | Mutśhatśhakhwarhi |
| 53 | Mutshaya ntombi |
| 54 | Mhila |
| 55 | Mbhoziso (śizulu) |
| 56 | Molela (Tshivenda) |
| 57 | Mbhupununu |
| 58 | Mpotsa |

- 59 Mpumbulu
 60 Mponwani
 61 Mpepu
 62mpentsa
 63 mpha sa mhala
 64 Khomahlaya
 65 Ntsanda ndlopfu
 66 ntšhu tšhungwa
 67 ntšhugulu
 68 nfe nhe
 69 nkuhlu
 70 nkanyi
 71 nkwangulatilo
 72 nghu va zwhivi
 73 nghukumuku
 74 nkonono
 32 75 Nduvata pano (šinyayi)
 76 Ndhivata
 77 Ndha nge languva
 78 Ndleve ya mhuti
 79 Tivu
 80 Khadi
 81 Galudzu
 82 ndawani
 83 ndhulwani
 84ndawu
 85 ndoda munyama
 86 nhla ngula
 87 nhla utswa
 88 nhla la
 89 nhlamba šipinya (šinyayi)
 90 nhlarhuu (nsinya)
 91 nsangasi
 92 nsa tši lambi (šinyayi)
 93 nongonoko
 94 Numanyana
 95 Neta
 96 na ndyani
 97 Nembenembe
 98 Ntiya
 99 Hungu madje (šinyayi)
 100 Nyovodja (šinyayi)
 101 Ntha dzwaha
 102 Byerhe
 103 Bixamu la vinga

	105 Pfhanyi	
	106 vutsula	
	107 Findandi lapo (šinyayi)	
	108 nukani (šizulu)	
	109 Ntava libombo	(šizulu)
	110 nsindava thekathi	"
	111 Ngazini	"
	112 Nđavu la livholo	"
	113 Ngwa vhuma	"
	114 ngepe	"
	115 Ntombi kayi bi nei	"
	116 Nkomo e muneu	"
	117 nkanyembu	"
	118 nsukumbila	"
	119 Uzi buthe	"
	120 Uzifozoneke	"
	121 Ufansonbi	"
	122 U m'khandu	"
	123 Vhela vahleka	"
	124 Vhantu	"
	125 Vhama	"
	126 Suka sihambe	"
	127 Sitha puka	"
	128 Pinda muvhe	"
	129 Pepe langeni	"
	130 Phi nda ba mutshaye	"
	131 Phu nyuka ba mupete	"
	130 Phi nda ba mutshaye	"
	131 Phu nyuka ba mupete	"
	132 Me meza	"
33	133 Mahlaba kufeni	"
	134 Mangwe	"
	135 M'dhla ngwenya	"
	136 Maho gwe	"
	137 Mathu nga	"
	138 M'lomo m'nandi	"
	139 M'bune	"
	140 mpundulu	"
	141 Mayime	"
	142 M'komo	"
	143 K Hlula manye	"
	144 Dwedwe le nceba	"
	145 Aba papi	"
	146 Kuhle	"
	147 I Hlavu za ma kula	"

148	I hlavu zo mbulela	(šizulu)
149	I sibaku	"
150	I sitolomo	"
151	I sibiba	"
152	I sipepetu	"
153	I sidala	"
154	I mpila	"
155	I mpikayiboni	"
156	I bambelelo	"
157	I khwatshu	"
158	I bululu	"
159	I Hlolo	"
160	I simango	"
161	I bedhle	(šizulu)
162	Imfene	"
163	Isadawana	"
164	Igwayana	"
165	š Dumaphasi	"
166	Bububu	"
167	Zamlandela	"
168	Ha la ka vhumu	"
169	Sibunge	"
170	Hozahoza	"
171	Vukavuku	"
172	Vu la kuvaliwe	"
173	Thula sizwe	"
174	Mpe petshane	"
175	Ma bo pe	"
176	Nsukumbila	"
177	Mbhe le tisane	"
178	Dudulani	"

34

SWIHARHI LESWINGA N. MIRHI

179	Ndlopfu	Mudaka, vulongo, mafurha, marhambu
180	Nghlela	Mafurha šiluku (Manhlata)
181	Yingwe	"
182	Mfema Nfenhe	Vulongo dzovo
183	Nhloni	"
184	Mhintlwa	šihlakahla "
185	Mhofu	Mafurha "
186	Mhelembe	" rimhondo
187	Nsimba	Marhambu
188	Mpfuvu	Mafurha dzovo
189	Mpfundla	Šiyala (ntšile)
190	Mhisi	nhompfu ngati tšhova
191	Nguluve	Mafurha

- 192 Nyempfu Palaa
 193 Mangwa yanhova Sínyondwani
 194 Nungu Ntinsiva
 195 Hongonyi Tshova
 196 Mhandela dzovo marhambu
- TINYANYANI LETINGA' MHIRHI
- 197 Sídawani (kambe asi sevoniwahi mtahu kufikana sweswi)
 198 Síkhovha Síendla loyi
 199 Símhungu Mafurha
 200 Koti " nati nsiva ne Marhambu
- 35 201 Manghondhwani Sísaka nenyama
 202 Mbewulani " "
- 203 Yimbho makamba ya ma nda yayona
 204 Nhlalala Sísaka
 205 Nhwati vu longo ne marhambu
 206 Nkwenyani Tinsiva
 207 Síkwarhu Tinsiva ne nyama
 208 Vušungu
 209 Pha kama
 210 Muvhumayila
 211 Rinantswa nyoka
 212 Sulalwani

36.

HLAMUBELOVA MIRHI

No. 1

NSILILI

Wapfuna kusivela tinghala wuthyiwile vito va nšilili hikuva nghala loko yifika laha wunga kona hivula laha wu nga totiwa kona yi to šilila ri hlaka hla

No.2

ŠIVAVANI

Wu pfuna ku hlatisa wo wiliwa maha nti ya wona wu e ndla rivanda kukufumetiwa mati munhu ange se dya ne miso anwa wuta humesa nyongwa ya rihlaza.

No.3

ŠINDOMEDJA

Wupfuna ku kanda ha wona lomu ku vava ka wo vatletiwa marhanga ya wona ma tlhomiwa hi tinhi wu swe kiwa hi kuta khoma hi tinhi mungu e ke ndeta

No.4

ŠINYANYU

Vari wu tshungula munhu wa šinyanyu wo swekeleriwa

No. 5

ŠIGANAMA

37

Wutshungula vuvabyi byo pfuta vununa wu swe kiwa nayi nwani hileyi khonwa, ndzendze, mbhupynunu na Ntolwani yo swekiwa hi kwayo yi vila swinene kutani wunwiwa

No.6

ŠIBAHA

Wupfuna muhlwani wo swekiwa ku mbe kukufumeta munhu a fundela a phela mati wu pfuna na ~~wixix~~ nkolo loko yi vava na rivanda rawona wa e ndla swo fundela

No.7

NSUNGUŠUNGU

Wupfuna ku hla ntswa e ndeni wo siliwa wu endla rivanda wu tsheriwa ka rikwerhe vanwani va tshela madle keni na yona ny unge yo wona ya ti rha yiriyose

No.8

ŠIKOVODZELA

Wupfuša mbe še ko ya vavanuna

Wu katsiwa na madleke na swona wu hlangene na leyi tšhugulu, šitundu, (ša Fenhe Kumbe ša mbila) na riva nga lala

No.9

ŠIKWENGA

38.

Šipfuna ngopfu vuvabyi byavana lebyi vange i ngoma wu kha tsiwa na lowo nyavodja wu endliwa tsovekelo wu

- 38 -wa na lowo nyavodja wu endliwa tsovekelo wuri dziwa ri
khwerhe ri dyisiwa nwana
- No.10 [´]SIHLANGWA
Wupfuna va tswediyani loko vahaku huma ndlwini wo
khuvutiwa ma tlika ya wona a hlamba ha wona
- No.11 [´]SILUTSI
Wupfuna [´]si tlhavi wo swekiwa wu khuriwa mati ya kona
ku swe kiwa mbilu leya ntima
- No.12 [´]SITUKU
Sipfuna mi nkolo loko yivava wo funderiwa hi mati
ne ma tluka a khuvutiwile
- No.13 ^ˆNSINSANGANA
Wupfuna ritseko ra ngati wo swekiwa wu khuriwa ne ke
ndla ~~rik xxxxxxxxxxx~~ rikwerhe
- No.14 ^ˆNSANGAWUME
i aku nehela risema ro tsakisa wula vi wa ngo pfu
hi vavansati
39. No.15 ^ˆSIKHWAQHWASO
Wutshungula nyoka ne vuvabyi bya [´]sidyisa
- No.16 [´]SIRHUNGULU
Wupfuna mu khuhlwani wa Swihlangi
Wa kufumetiwa ne mati wu khuriwa
- No.17 [´]SIVHUMA
A va tlhavela va ku lwa tinyimpi
- No.18 [´]SIDAKWA
Wutshungula nyo ka djundu ne switshe tshe rhe
- No.19 ^ˆSITUNGU-MAFE
Wutshungula [´]sitlhavi wo siriwa
Wu endla rivanda ri tsheriwa matini wu kufumetiwa hi
ku khuriwa
- No.20 SIPHISA-MBYATA
Hiwona wa matimba ku hlantswa e ndeni wu e ndliwa hi
rhangana rawo na wo tsheriwa hile ndaku hi rimhondo rahomu

Va nwana vo va tleta rhanga ra kona va tlhoma hilenda ku

40. No.21

ŚINTOMANTOMANI

wu tshungula loko munhu a sule kile wo tlhaveriwa
mahlanganiso

No.22

ŚIMUNYANI

Wutshungula mirhi loko wu vava-vava wo swe kiwa wu
khuriwa

No.23

ŚINYAKE

Wu nyunyeteriwa maveleni loko a bya riwa wu endla
nkoho

No.24

ŚIPHAHLANI

Wu pfuna ku dlaya ma nyoka ni a ~~xxx~~ swifuyo wo
khuvutiwa wu katsiwane vudya ngwani

No.25

ŚISIDANI

I wa ku tshungula nyoka wu endliwa tsovekelo neyi
nwani hileyi ntšugulur

Mungamati, nyavo dja, Muyembe na Molela yo lovekiwa
yi nwiwa mati

No.26

ŚIKANYULA

Wupfuna ri khohlolo ra śipyombe (i mafurha ya
timongo)

No.27

ŚINYAYI

i ~~xxx~~ wama hlanganiso

41

No.28

ŚIVUDZI

i wanyoka wendla tsove kelo ne yinwana

No.29

ŚINDHUYANDHIYA

i wu kurhiya swiherhi (vu dzimba)

☞

No.30

MAHULUMEDJE

i waku hla tšwa ndeni

No.31

MAHWALELA

i wa kusive ntungu

Wu katsiwa na rhanga ra śitsalala

Wu k tšheriwa khuwanini ra mati lawa ya nwiwa ka hi muti

hi kwa^{wo}

No.32

MAKHA

I wa kunuhela risema rotsakisa wa toriwa rivanda ra-
wona na ma furha

No.33

MAKONA-NZWOTHE

Wu tshungula swotala nyoka, sitlhavi wungnena nghena hi
kwaku e kayinwa ni hi kwaloho vanga wu thya vi tora ma
knoanzwothe (ma kotahi kwaswo)

42.

No.34

MANUNGWANI

Wu tshungula mi nkolo hi kufundela

No.35

MAZĪYILA

i wa ku hlamba hi wona

No.36

MUNGHA MAZI

i wa nyo ka wu endla tsovekelo

No.37

MANDHLOZNAN

i wa ku hlatisa

Wo dludliwa khuvi ri kapuriwa hi ~~h~~ ku nwa mati hiku
dli'va hi ntintiho kumbe rinsiva

No.38

MUKUDULELA

Wu tshungula vuvabyi bya maringo wo toriwa rivanda
ra wona

No.39

MUSATSĪLAMBI

Na wona iwa vuvabyi bya maringo

No.40

MUKHANDU

Na wona swafana na leyi mi mbirhi

No.41

MUVALA

Wu tsungula wa nuna loko nsati wa yena a onhekeriwilw
43. hi khwirhi loko va ta lava ku hlangana kambe va ta hlanga-
nisiwa hi wona kunwe ne mpontsa

No.42

MUKHOKHA

Wupfuna ku arhaveta nhloko loko yipanda na swona wu-
pfuna ku e ndla mar hukubya loko velava ku bo ša kunwane
ku nwani wu endle hi matluke yawona loko a pukutseriwa a

na meketiwa a boheleriwa nka rhinyana

Kanwe kanwe a tava ahisile kufana na rhukubya ra ndilo

No.43 MURHI-GOVA

Wu tshungula swilonda

##

No.44 MURHUMBULA-MBUDZANA

Wu tshungula nyoka yo ~~ii~~ luma-luma wo kha ndliwa timi-
ntsu ta wona wu pfuviwa ne mati wo nwiwa ne rhangana ra wona
ra swekiwa rivila hi ku endla ri kwerhe

No.45 MUNUHELA -MBEVA

Na wona i wa nyoka loko ~~x~~ yiluma-luma

44.

Wo swekiwa ne ku endla rikwerhe

No.46 MUGWIRHI

i wa kurhiya Swiharhi

No.47 MUSILA-WAYINGWE

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

i wa ku hla Ntswa ndeni

No.48 MUSUZWANI

i wa mu khuhlwani

wo swe kiwa ma tlukayawona a khuriwa wonge i tiya

tea wa ka ~~xxx~~ tsiwa ne ma gwadi

No.49 ~~XXXXX~~ MUDJONO

Wu tsungula ku a rhaveta nhloko loko yi panda

No.50 MUPHANGA

Wuendla ~~sinatsi~~ kusiva timbita loko tifayekile wo
tseriwa wutsemiwa rhangana ri salela ri ta phyaphyarha mafe
~~ne~~ hiwo naanga ta endla ~~sinatsi~~

No.51 MUDYAYI NDLOVHU

i wa mu khuhlwani wo swekiwa ne gwadi (mukhuhlwani wa
phika)

52. No.52 MUTSHATSHAKHWARHI

i wanyoko wu nghe na ka ~~XXXXXXXXXX~~ tsovekelo

No 53 MUTSHAYA NTOMBHI

Nawona i wa nyoka

~~XXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

No.54

MHILA

Wu tshungula mu khuhlwani hiwona vange wupfuna mu
khuhlwani wa ntungu wo swekiwa wu tšheriwa matini
ya ku nwa rhanga ra wona hirona ritirha ka

No.55

MBHOZISO

I wa ku hla tisa wo dludliwa khu vi rika ka puriwa
nda ku hi kunwa mati ya kona

No.56

MOLELA

i wa nyoka wu endliwa tsovekelo
Ne yi nwana ya tityo ka le'yinga tsariwa ku i ya nyoka

No.57

MBHUPUNUNU

I wa nyoka ya ri tšeko wo swe kiwa wu endliwa ri
khwerhe ngopfu nyoka ya swihlangi

46.

No.58

MPONTSA

Wutshungula ku hlanganisa wanuna na nsati loyi anga
onhe kerwa hi khwiri

No.59

MPUMBULU

i wa nyoka wu'ndla tsovekelo ne yinwani

No.60

MPONWANI

I wa nyoka ya ku luma-luma wu swekiwa wu khuriwa

No.61

MPEPU

Wu tshungula ri haviya

No.62

MPENTSA

Wu tsjimgiša vivabyi bya maringo
Ne kufetsa wa rihuhe

No.63

MPHASAMHALA

Wu tshungula šitlhavi wo swekiwa wu khuriwa mati yawona
vavwani va hlanganisa ne Šimpongodzi rivanda ra šona

No.64

KHOMA-NHLAYA

Wu pfuna ku tshungula šitlhavi ri vanda ra wona

47.

No.65

NTSANDA-NDLOPFU (kumbe mbholovisi)

A wu tshiverhi loko wu tshiveriwa minuhe riwa himusi
wawona mihlanga natihloko miholova hikwalaho vanga wu
thya vito ra MBHOLOVISI (hibyona vuvabyi bya miringo)

49. No.74 NKONONO
Wu tshungula ritseko ra ngati wo swekiwa swinene
kutani wu endliwa ri khwerhe
- No.75 NDUVATAPANO
Ve nyi va wona iva ndawu vari wa nfuno munhu kutumbela
vanga nwi voni loko a torile wona hi swe swo va wu thyavito
ra nduvatapanu
- No.76 NDHIVATA
Wa vu phisa byo rhiya swiharhi vari loko wu nyunyeteriwa
laha ku riyiweke swiharhi loko swifika kona swarhivala swi
bya ha nuheteri
- No.77 NDHANGELA-NGUVA
Wu humesa tinyokani letitshamaka e ndeni ka ~~xxx~~ vanhu
Wa khandliwa ti mi utsu ta wona wu vu pfa kutani
wu ka ndiwa narininga wu endla mapa hi kufunya mapa ya
kona ku pambula ka sandla tinyokani titafa kunene tihuma
50. futi tifile hambí síhlangi hambí kulu kumba awu karhati
awu lumi ndeni a wu boší ndeni wulwa natinyokani ntsena
- No.78 NDLEVE-YAMHUTI
Wu pfuna swilonda le swi na ngati yaha humaka loko
mu vhu a ha ku limala
Va hloti va khale ava tirhisawona loko va vaviseka kwa
le nhoveni
Wu thone ki seriwa mati yawona loko munhu a kha tlula
tluka ku fanele kuhuma mati
- No.79 TIVU
Wu lunghisa endeni loko kutshama ku pfuma wadyiwa kuva
swakudya marhanga ya wona
- No.80 KHADI
Wu tshungula dzwohani ratihomu wo khu vu tiwa yinwisiwa
wu katsiwe na ~~xxxx~~ munyu
51. No.81 GALUDZU
I misava ya kunonoha yobasa yihuma laha ku nga ba rihati

kuheta lembe kuta huma ribye ro basa ro nonoha vaku i
galudzu tinanga ti hlenganisa ne mirhi yo matsovekelo
ya tinyoka

No.82 NDAWANI

Wupfuna va nhwanyana ngopfu loko va hlamba wuna
risema ro kunuhela i wa x va nhwana ntsena

No.83 NDHULWANI

Wu pfuna swihlangi loko singa ~~xxxxi xax~~ hambuki
síhlangi ku endliwa leswi nwanawa ndhulwani Manani wa
síhlangi u hlamba mandla a ba sa swinene-nene a boša
ndhulwani hi síntihwana le'sa mafa hi nhlomulo síntihwani
sítahuma sí tsaka mile kutani a ngenisa ka nwana hile
ndhaku kanwe kanwe nvana u ta ha mbuka (kubaba)

52. No.84 NDAWU

Wu tshungula vu vabyi byameringo tinanga ti tshama
tikarhi tiwu tsvhe la hi ngati ya swi harhi vaendlela
le swa ku wutava na matiniba loko wu ta tshungula

No.85 NDHODA-MUNYAMA

Wu hlamba hi tihosi loko ~~x~~ vange se ya hubyeni vaku
vata tshaviwa hi huvu

No.86 NHLANGULA

Wu tshungula ku hla tswa swi hlange a ndeni wo fuhle tiwa
rimitso ra wona hi ku ta Uhandla wutsheriwa mati wu
nwina wa swi hlangi ntsena

No.87 NHLANTSWA

Wunghena e ka wa tsovekelo ra ~~xyi~~ nyoka

53. No.88

NHLALA

Nawona wunghena ka tsovekelo ra nyoka

No.89 NHLAMBA-SIPINYA

Wulalamisa mirhi ku hlamba hiwona wo love kiwa ma
hanti ya wona e matini hi ku hlamba hi wona

No.90 NHLARHUU

Wu hla ntswe phakati e ka la va kulu ku fana na nsungu-
nsungu

594 No.91

NSANGASI

K24/10

Wa tirhisiwa e ka tinyoka ta ku luma-luma

No.92

NSATSILAMBI

Wu nghena e ku tshunguleni ka maringo

No.93

NTIYA

Wutshungula Sungulela wu lovekiwa ti mitsu ta wona
na mapa ya sífaki wu nwi wa ntsuvi wa wona

54.

No.94

NONGONOKO

i wa wu dzimba bya kurhiya swiharhi

No.95

NUMANYAMA

nawona wutano

No.96

NETA

Wu pfuna loko ~~xifmw~~ sifuwu sipfumala mafe no khuvu
tiwa sínwisiwa

No.97

NANDYANI

Wu pfuna kuvuyisa marhe loko munhu a omelwa wudyiwa
ti mitso tawona ne timhuti tawu tsela tidya wanya nganya

No.98

NEMBENEMBE

Wupfuna ngopfu nyoka yaritsekora ngati wo swekiwa
ti mitso wu endlwa ri khwerhe

No.99

HUNGUMADJE

Wu nghena kayo tshungula maringo

55

No.100

NYAVODJA

Hiwona wu tshungula ka ngoma (vuvabyi bya swihlangi)
wu love kiwa matini timitsu tawona kunwe na ta síkwenga
wu endlwa wa tsove kelo mati ya kana hiwona ma endlwa wa
rikhwerhe hiwona ra ku dyisa síhlangi

Laha nhlokweni ku totiwa rivanda ra dzovo ra mhofu ne
mafurha ya hlapfurha swi hlanganisiwe kunwe ne rivanda

No.101

NTHADZWA

Wu pfuna ku tshungula nyoka djundu wo kha endlwa wu
~~xxxxx xmb~~ vumbiwa magavadi ku hisiwa sírhengela sítswha hi

ku vekela gavadi ri kufumela hi ku kandeta lomu ku
vavaka sweswošweswp loko swi herile ku totiwa hi mafurha
yahlapfuřha lomu ku nga kandetiwa kona

56. No.102 BYERHE
Wu tshungula mbeloko ya řinuna wu tsheriwa ma dlekeni
wu endla wonge i tsovekelo
- No.103 RIVAVULA-YINGE
Na wona i wa mbeleko wafana na byerhe
- No.104 RINAMA
Va khale va ku wu tsungula munhu loyi anga tshamiku
kaya ngopfu wa nsati loko anga tshami vukatini ava nwi
swekelela hiwona
- No.105 PFHUPFHANYI
Wu pfuna ma hlanganiso loko munhu a sulekile byanyi
byo fukiwa kuvende kiwa mati byi Petiwa hi ku kandeta
laha ku vavisekeke
- No.106 VUTSULU
Hiwona murhi wo dlaya hi wona swiharhi wutotiwa
ka mi seve awu dyiwi
57. No.107 PINDA-MDILAPO
Venyi vawona vaku munhu anga ndi hinda ndirikwala
anga ndi voni loko vatorilewona
- No.108 NUKANI
Venyi va wona va ku loko u torile wona awu ngarha
ndi wi hi ntshumu swilo hi kwaswo swita venga wena
(hikwa laho vaku inuhayini)
- No.109 NTAVA-LIBO MBHO
Wa ku hla tisa ~~wixwixwixwix~~ hi ku ti dliva
- No.110 NDINDA-VATHAKLTHI
Venyi vawona va ku loko u torile wona va lala vanga
ku hinda uri kona (hikwalaho vaku ipona valala)
- No.112 NGAZINI
Wupfuna ku lungiisa ngati

No.187

NSIMBA

Meno a yona a tshungula ku keuela ka meno a swihlangi
loko swi e tlele ne vusiku

60. No.188

MPFUVU

Mafurha a toriwa hitihosi nhlonge yi tshungula milenge

No.189

MPFUNDLA

Śiyala śa wona śitshungula śihlangi

No.190

MHISI

Ngeti yi pfuna ku tshungula rihaviya tšhova vangoma
va baaloyi vange inoyi nhopfu va swekelela swimbyanyana

No.191

NGULUVE

Mafurha a tshule tihlalo ne mu khuhlwa wa ku oma
mi nkolo

No.192

NYIMPFU

Nhlokoya x yona yi tshungula nhloko leyi vang
iśimawu

No.193

MANGWA-YANHOVA

Śinyondwani śi tshungula nyoka djundu

61. No.194

NUNGU

Tinsiva tayona ti tshungula vu vabyi bya śifula

No.195

HONGONYI

Tšhova rayona ritirisiwa hivangoma kufane na ra
mhisi

No.196

MHANDELA

Dzova rayona riendla murhi wo dlaya tintswa
Rambu ri endla hlolo leyi va nge yi vula swikwembu

62. Xaxi9

LANGA-RILA

Wutshungula swihlangi loko x swiri na ritśeko wa
kha dliwa wu katsiwa nerivisi wu swekiwa

NTŚINDU

Wu pfune śi x lumi śa vavasati wo swekiwa rhanga ra
wona

NALA

Nawona wupfuna silumi śa vavasati nyungi ya kaona

nawona wo swekiwa

SULULWANI

Wu tshungula vuvabyi bya sululwani wo swe kiwa vana vakona hi ku khu la matiyakona vanwani va bohelela nhanweni

63.

RINANTSWA-NYOKA

Wupfuna kuluma-luma ndeni wo phorhiwa rimitsu rakona wu mita mati waba va ngopfu kufana na lowu valungu va nge khwinani

VUSUNGU

Wupfuna loko munhu alu mi we hinyoka wo sirhiwa wu endla rivanda wu hlanganisiwa na dinda na ri ngoti ra usihani swipfuviwa ne mati hi ku nwa

Byinwana vu ~~xx~~ sungu byi khoma nyoka yinga swi koti ku tsutsuma loko yi famba-famba la ha byi nga nyu nyeteriwa kona

PHAKAMA

Wu tshungula nhlento wa swi hlangi wu pfuvi wa ne mati wuvandekiwa

64.

MUVHUMA-YILA

Wu tshungula mukhuhlweni wa ti komu ku mbe ritseko wo kha ndliwa mahanti wu lo vekiwa

SIKANGALA

Hiwona wavusungu ~~xxxx~~ ngopfu hivula bya kulumiwa hi tinyoka

NYA NHONGO

Hiwona wona wa ngoma ya swihlangi wo swekiwa timitsu tawona wuendliwa rikhwe rhe wunwani wuhisiwa wu katsiwa ~~xxx~~ neri kanda ra mhofu wutotiwa lahahehla ka nhloko

NWAMBULA

Wu pfuna ~~xxxx~~ sitlhavi wo swekiwa timi tsu tawona wu khuriwa

65.

VURHENA kurbe wantshi

Wu pfuna ku wantshamurisa loko ku nghanile sílo e nhopfin

65. *Cont.*

VURIHENA kumbe wantshi

Wu pfuna ku wa ntshamurisa loko ku nghanile sílo
e nhopfini wo siriwa wu wu endla rivanda hi ku dzaha ku-
fana na fole wu wantsha murisa ngopfu hi kwalaho va khale
va nga wu thya vurhena ~~xxxx~~ kumbe wantshi

Wupfuna ngopfune tirhadi wo khuvu x tiwa ma kambaya
wona wu pfuviwa ne mati yo kufumela hi ku kundumulela
Swilonda swi sala swi tshukile hi ku tota mmirhi hi
kwawo

ENDS.594